

ЭНЦИСИАЛИ

• Нам улуунун хаһыата • 1935 сыл алтынньы 5 күнүгэр төрүттэммитэ •

2001 с.
Олунньу
20
күнэ
оптуорунньук
№ 20 (8863)

Эмчиттэр сүбэ мунньахтарыгар

КАДР ТИИЙБЭТ... ШТАТ САРБЫЛЛАР

Олунньу саҕатыгар улуус эмчиттэрэ ааспыт үйэ тиһэх сылын үлэтин-хамнаһын отчуотун иһиттилэр. Мунньахха доруобуйа харыстабылын үлэһиттэрэ, тэрлэтэлэр салайааччылары, нэһиликтэр дьаһалталарын баһылыктара эмчиттэр биэр сыллаах үлэлэрин дьүүллэстилэр, санааларын атастастылар.

Биэр сыллаах үлэ отчуотун киин балыһа кылаабынай бырааһа В.В.Макаров, санитарно-эпидемиологической сулууспа үлэтин анализин улуустаагы санэпиднадзор кылаабынай бырааһа В.С.Хохолова, сэллиги эмтиир диспансер отчуотун кылаабынай быраас К.Н.Шамаева онордулар.

Бастагы дакылааччыт мунньах кыттыылаахтарыгар 2001 с.эмпи үлэһиттэриттэн 76 киһи штата сарбыллаахтарыгар, ону бэргээ дьаһалта баһылыгы солбууааччы Н.Х.Гороховтын Дьокуускайга киэрдэн туһаанаах тэрлэтээр туруорсан 70 штаты көмүскээбиттэрин туһунан үөрүүлээх сонуну үөрэ-көтө иһитиннэрдэ. Мунньахха кэлбиттэр ити үгүс сураһы истэн бары даһаны үөһэ тыһындылар.

Итигэн салгы кини улууска 57 куйкалаах (онтон 14-дэ кунуску) 5 участкаагы балыһалар баалларын, 4 врачевной амбулатория, улуус киинигэр 158 куйкалаах 2 стационарнай корпус, I-Хомустаахха уонна Партизанга терапевтической уонна геронтологической филиаллар, Нам с. сэллиги эмтиир диспансер, оро отделение, дыахтар консультацията үлэлээбиттэрин быһаарда.

Бырааһынан хааччыллыы 93,1, орто медперсоналынан 98,6 бырыһыанга тэннээр суох. Көбөкөн, II-Хомустаах, Модут участкаагы балыһаларыгар быраастар, Таастаахха врачевной амбулатория суохтарын эттэ.

Улуус үрдүнэн биэр куйка 299 күн туһаныллыбыт ити көрдөрүү хирургической, терапевтической отделениеларга үрдүк. Участкатаагы балыһаларга уонна поликлиникага диспансернай ыарыахтары кытта үлэ намыһах. Суһал көмөтү үлэһит уонна техника тиийбэт.

Хирургической отделение үлэтин көрдөрүүтэ урукку сыллардааһар үрдээбит. Хатырыкка, Партизанга стоматолог суох. Тиис ыарыылаахтары профилактической көрүү улууска намыһах, ол эрэри оролор тистирин эмтээһин үрдээбит. 1999 с. кытта тэннээтэххэ оро төрөөһүнэ элбээбит. 2000 с. улуус үрдүнэн нэһилиэнньэ өлүүтэ аччабыт.

Кылаабынай быраас офтальмологической сулууспа, дерматовенерологической, физиокабинеттар, рентгенодиагностика ааспыт сыллаагы үлэлэригэр тохтоото. Былырын нэһилиэнньэ ортотугар тыһынар органнар ыарыылары бастагы миэстээр турбутун, ииктир-ууһатар, хаан эргирин органнар ыарыылары итингэн кэлин миэстээрлэргэ тахсыбыттарын, улууска, ордук нэһиликтэргэ кадрдар тохтооботторун, эмп тэрлэтэлэрин дьээлэрэ эргэлэрин, сорохторо тыһыныларын, оборудованиелара, тэрлэлэрэ итэрэһин, улууска биэр рентген аппараата баара 27-с сылы үлэһиттэрин эттэ, инники сорукалары туруорда.

Улуустаагы санэпиднадзор кылаабынай бырааһа В.С.Хохолова санитарно-эпидемиологической сулууспа 1 сыллаах үлэтин анализин мунньах кыттыылаахтарын истиилэригэр таһаарда.



Ааспыт

сылга улууска дизентерия 28, вирустаах гепатит 10, туберкулез 27, гонорея 17, сифилис 25, чесотка (кыһыылаах ымыһах) 16, дифиллоботриоз (кэтит илистик) 113, энтеробиоз (илистик көрүгэ) 134 ыарыылары бэлиэтэммиттэр. Ити көрдөрүүлэр 1999 с. кытта тэннээтэххэ дизентерия (71,5%), туберкулез (130,8%), сифилис (68%) үрдээбит. Быйыл грипп ыарыытын утары 5303 киһиэхэ прививка оһоһуллубут. Ол иһигэр оролорго 2610, биэрдэригэр диэри саастаахтарга 450. Ити даннайдар отчуотка киридилэр. Салгы кини олоор кири уонна кини тулатын ыраастааһыҥга болҕомто ууруллуохтааһар, бөбү төһөр, ууһулар сирдэри, сөгүөлүүр уулары күрүөлүүр наадалааһар, инфекционнай ыарыылары профилактикалааһыҥга туһайылыбыт үлэлэр былааннаахтык уонна комплекснайдык ыһтыллыахтаахтарыгар тохтоото.

Сэллиги эмтиир диспансер кылаабынай бырааһа К.Н.Шамаева отчуотугар сэллигинэн саҥа ылдыбыттар ахсааннара улууска 1995, 1997 сыллары кытта тэннээтэххэ үс төгүл элбээбитин, 1995 с. дылы биэр да оро ылдыра бэлиэтэммэтэрин, онтон 2000 с. 9 оро саҥа ылдыбытын, онон улууска барыта 12 оро ити ыарыынан сутуллубутун иһитиннэрдэ. Отчуотка этилибитинэн 78 актыыбынай сэллигинэн ылдыр дьон баарыттан, 23 аһаҕас форманан ылдыан, бацилларын таһааралларын, ыарыахтар 34,6 %-ра (27 киһи) хронической алкогольктарын, 13-рэр урут сууттанна хаайыыга олобуттарын эттэ. Кини сэллик диспансерыгар аһылыкка, эмкэ харчы тиийбэти аһылына ыарыахтар усулуобуйаларын тупсарыыга диспансер дьээтин, гарааны аастааһыны, өрөмүөнүүрү, сөгтөөх аһылыгынан, эмизэн хааччылары, томографтаах рентген аппараты атылаһары туруоруста.

Доруобуйа харыстабылыгар 2000 с. улуус үрдүнэн 34 млн 699 тыһ. солк. суумалаах бюджет көрүллүбүт. «Аргысмедстрах» мягкэй инвентарга 139 466 солк., эми атылаһыыга 1369683 солк. биэрбит.

Эмп үлэһиттэрин коммунальной өгөнөн хааччыыыга мас, таас хот тийиһилэригэр харчы көрүллүбүт. Талон бэриллэр. Кадр боппуруонун доруобуйа харыстабылын министерствота быһаарар.

Суһал көмө нэһилиэнньэ ахсааньтан тутулуктаах. Биһиэхэ биэр биригээтэ үлэһит. Иккис массьынаны биэри быһаарылар.

Кырдыаһтар реабилитационнай кииннэригэр үлэ уонна тыһыл ве-

тераннара эмтэнэллэр. Онно кириһи ветераннар улуустаагы советтэрэ быһаарар.

Командировочнай уонна проезд ороскуоттара үбүлэммэттэр ити харчы санавиацияга 40% бэриллэр.

Вакцинацияга биэр оро 600 солк. наада. «Саха-Азия оролор» фонданы кытта сибээс суох. Онон ити тэрлэтэ нөҥүө доруобуйа харыстабылыгар төһө харчы көрүллэрэ биллибэт. Кэлин дьону, паспортнай остуолу кытта үлэ ситэ ыһтыллыбат.

Мунньах үөрүүлээх чааһыгар 11 киһиэхэ «Россия бочуоттаах донора» знактар, даһабырыанналар уонна харчынан бириэмийэлэр туттарыллылар. Киһилэр ортолоругар А.И.Горбунова, Л.М.Курамына, С.С.Жирков, Л.П.Плотникова о.д.а. ааттаннылар.

Эбиэт кэнниттэн В.В.Макаров штаты сарбыйы урукку онунан хаалдытын туһунан хобдох сонуну Дьокуускайтан телефонунан биллэрбиттэрин иһитиннэрин мунньах кыттыылаахтары соһутта.

Кэпсэтиигэ нэһиликтэр дьаһалталарын баһылыктара В.Г.Кутаркин (Хатын Арыы), Р.Е.Лукина (Түбэ), Е.Н.Дьяконова (Модут), аптека сзб В.П.Крылова, невропатолог быраас Р.С.Софронов о.д. барыта 14 киһи тыл эттилэр.

Киһилэр эмп тэрлэтэлэрин дьээлэрэ эргэригэр, специалисттарга, ордук нэһиликтэргэ олоор дьээ тийбэти, онон кадрдар тохтооботторун, эмкэ, оборудованиета, ыарыахтар аһылыктарыгар бэриллэр үп ситэтэ суоһун, эмп үлэһиттэрин статустара намыһаһын, социальнай көмүскэл ирдэбилтэ эпизиттээбитин, штаты сарбыйы сыллата былааннаахтык ыһтылларын, үлэһиттэр санаторнай-курортнай путевкаларга тиксигэттэри, Нам с. неврологической отделение аһары о.д. кыһалчаларын бэлиэтээтилэр, олору туораттары туруорустулар.

Сүбэ мунньах кыттыылаахтара З.И.Попова-Великанова аатын Намнааһы сэллик диспансерыгар иһгэридилэр. Дьүүллэһилибит боппуруостар суньүлэринэн быһаарыыны уонна уураагы ыһыннылар.

В.Сыромятников

Хаартыскаҕа: балыһа кылаабынай врач В.В.Макаров «Россия бочуоттаах донора» бочуоттаах ааты Геннадий Юрьевич Говорка туттарар.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Редактору газеты «Энциали»

Прокуратурой Намского улуса проведена проверка соответствия издаваемых администрацией Намского улуса правовых актов закону и прокурором улуса принесен протест в порядке ст. 23 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации» на распоряжение главы администрации за №19 от 12 января 2001 года о назначении и.о. первого заместителя главы администрации Ильина А.И.

Также принесен протест на распоряжение об освобождении от должности первого заместителя главы администрации Бочкарева А.А. и на распоряжение и. о. первого заместителя главы администрации улуса Ильина А.И. за №44 от 24 января 2001 года.

Все три протеста направлены главе администрации улуса с требованием отменить вышеуказанные распоряжения.

В соответствии с законом в течение 10-ти дней протесты должны быть рассмотрены и о принятых мерах сообщено прокурору улуса.

М.И. Шапошников, прокурор Намского улуса, старший советник юстиции

Ой дуораана

(«Энциали», олунньу 13 күнэ)

БЭЙЭ ХОЛУН БИЛИНИЭХХЭ

Андрей Григорьевич, наар саахтан-саах тойоно буола үүннүм дьин хом санаалаах дуу, эбэтэр «барахсаммыт дээ, кырдык куһаҥан үлэлэргэ үлэлээбит» дэттэриэхтии күөн туттан суруйар. Оттон доһор, биһиги тыа дьоно бары даһаны сүөһүнэн аһаан-таннан олодохпут эбээт, ону үлэһит дьон итиллэн олоор дьарыгы, үлэтин итинник кэп-дэбэр сыаналыыр, үлэни убаастаабат, талымас эрэ киһи итинник суруйуон сөп дии саныбын.

Мин истэрим-билэрим тухары Кобыков А.Г. куруук дуоһунастаах үлэ миэстэтин былдыһаһара-айдаарара иһиллэр, ол курдук син араас үлэлэргэ былдыһаһан-тараһан үлэлээн көрдө да үлэтин суолайыһа биллибэт, инициативнайа суох салайааччы быһытынан билэбин, үлэһит да тэрлэтэ мөлтөөбүтүн-ахсаабытын истэбит.

Альберт Иннокентьевич туһунан этэр буоллаһа, кинини чугастан билбэппин буолан баран, урут куорат тэрлэттигэр үлэһит эрдэһинэ үлэһит киирэр-тахса сылдьан кини үлэтин-хамнаһын, киһи быһытынан, майгытынан үчүгэйинэн билэбин, ол курдук дьоно, үлэһиттэр да этэллэринэн сүрдээх требовательнай, принципиальной, итэрэһин-быһаһаны көрөн турбат, быһаачы аһаҕас киһи дьин сыаналыһыллар.

Онон да буолуо, кизг сиргэ, улахан үлэ, бэрээдэктэ иитилибит киһиэхэ биһиги ыһылыбыт итэрэспит хараһа быраһылыра биллэр суол, ону туоратарга саҥа чэбдик сүүрээни киллэрэргэ ыһыһан эрэр салайааччыны хайгыаһа эрэ сөп этэ да «биһиги бэйэлээхтэр» бэйэ итэрэһин-быһаһанын билиммэккэ буолаары буолан хаһыат нөҥүө (бастыҥ корреспондент буоламмыт буолуо, арааһа) мөккүөрбүтүн сағалаан эрдэхпит буолла дуу.

И.Москвитин, Нам с.

Төрөөбүт тыл сүмэтэ

РАДИОМОСТ: ИСТИНГ КЭПСЭТИИ

Олунньу 13 күнүгэр сарсыарда 7 ч. 30 м. 9 чааска диэри Төрөөбүт тыл уонна сахалыы сурук-бичик Күнүнэн сибээстээн республика радиотынан улуустары кытта саха тылын инникитин, сайдытын тустарынан аһаҕас кэпсэтии ыһтылынна. Радиомост ыһтыллытын Н.И. Максимов салайда. Аһаҕас эфиргэ биһиги улуустан М.В.Жиркова, В.Г.Касьянов, И.З.Кривошапкин уонна бу информация автора буолан кытынныбыт.

Балтараа чаас устата барбыт кэпсэтиигэ биһигиттэн ураты Дьокуускай уонна Покровской куораттаран, Таатта, Чурапчы, Мэнэ-Хаҥалас, Горнай улуустарыттан кыттыны ыллылар. Радионан итэрэһиттэр ыйгытыларыгар эпизиттэри биэрдилэр, бэйэлэрин санааларын үлэһиттэр: Ил Түмэн депутата, «Ийэ тыл» республикатаары түмсүү түһэ Е.П.Жирков, ити түмсүү түһүн солбууааччы, филологической наука доктора И.Е.Алексеев, «Биһирэм тыл» автора М.П.Алексеев, наука кандидата, СГУ преподавателэ Т.И.Петрова, саха тылын оскуола үөрэти саҥа базиснай программатын автора С.С.Семенова.

Саха тылын инникитин, кэскилин, сайдар кыахтарын тустарынан

истинг кэпсэтии буолла. Үгүс радионан итэрэһиттэр бэйэлэрин санааларын этэннэр астыннылар. Кэпкэ боппуруостары киллэрдилэр, туруорустулар. Итилер сүүрүннэн саха тылын сайдытыгар туһайылынылар. Төһө да государственной статустаах буоллар, үрдүкү тэрлэтээр дьыала-куолу кумааһылар наар нууччалыы толорулларын, саха тылын оскуола үөрэти таһыма мөлтөбүн уонна билигин да ситэ тупсарылла илигин, сахалыы ыраастык сағарар дьон кэпкэтэ чарааһан иһэрин, саха тылын быһаарылаах уонна таба суруйууга тылдьыттарын бөчөөттэтэн таһаарыы наһаа бытаарбытын, саха тылын үйэтин уһатар инниттэн С.А.Новгородов алфавитыгар эбэтэр латынны алфавитка түргэнник көһө охсор о.д.а. тустарынан санааларын үлэһиттэр.

Биһиги улуустан кыттааччылар барыта алта боппуруонун биэрбиттэрэ эпизиттэннэ, хас да этиини онорбуттара эридизэттэннэ.

Радиомост кэнниттэн тэрийэн ыһааччылар анаан-минэн Нам улуунун радионан итэрэһиттэригэр көхтөөхтүк кыттыбыттарын иһин махталларын биллэрдилэр.

Г.ЭВЕРСТОВ

АҔЫАХ ТЫЛ МИННЬИГЭС

Ааспыт эдиэлэһэ Нам начальнай оскуолатыгар ИПКРО методика Иванова Надежда Александровна Эльконин-Давыдов систематынан нуучча тылын уонна литературатын үөрэтиигэ биэр күннээх семинар ыһтан барда.

В.ЕГОРОВ

«ИЭЙИИ» КУЛУУП 10 СЫЛА

ОЛОБУ ҮРЫАНАН КИЭРГЭТИЭХХЭ

Тохсунньу 22 күнүгэр 1996 с. улуустаагы ветераннар советтары (пред. Петрова М.В.) уонна село дьахталланы (урукку баһылык И.С. Протопопов, Т.А. Кондратьева) быһаччы көмүскүү эриһинэн, тэрийи-иллэринэн үлэ, тыыл ветераннарын ортолоругар «Иэйии» диэн коллектив тэриллибитэ. Председателинэн Т.А. Никонова Евдокия Назаровна, солбуулааччынан мин уонна художественнай салайааччынан Гурьева Татьяна Андреевна талыллан үлэтигин садалаабыппыт.

Бу кулуупка барыта 60-ча ветеран сылдыар, саастарынан 55-73 дойду, орто саастыт 67. Үгүстэрэ Аҕа дойдуга сэриитин бүтэһик сылыгар уончалаах оролор, сэри тыйыс сылыларын тыһынаах туоһулар. Сэри оролорго — тыыл ветераннара, улуус ытык-мааны кырдыаҕастара. Дьэ ол иһин биһиги улуус олохтоохторугар байыт эйэһэс мичээрбитин, истиг иэйиитин, дириг ытыктабыллытын аныбыт. Биһиги маңнайгы улахан үлэбитинэн М.К. Аммосов 100 сылыгар аналлаах «Кэлэр кэнчээри ыччатым, тут мин алгыспын!» диэн девизтээх сэри, тыыл, үлэ ветераннарын кулуубун фестивалыгар ситиһилээхтик кыттан маңнайгы миэстэни ылбыппыт буолар.

1998 с. хоровой коллективтарга республиканскай конкурса кыттан коллектив уонна хормейстер Гурьева Т.А. сыналаах бириэстэринэн наараадаламмыттар.

П.Н. Тобуруокап 80 сааһын туолар, айар талаанынан ааспыт үйэ сырдык тыһынын, сылаас иэйиитин истигник саньыр, чугастык ылынар, улуус селотун ветераннара «Ыллыты турар тойон сэргэ» диэн концерт бэлэмнээн буолуун тыһыны аахсыбакка нэһилиэтин дьүүлүгэр таһаарбыппыт. Концерт үрдүк таһымга толоруллан нэһилиэтин махталын ылбыт.

Саха Республикатын күнүгэр аналлаах «Дорообо, сандал саас!» диэн концерт бэйэбит санаабытыгар табыллан көрөөччүлөр дохсун ытыс тыастарынан доһууоламмыта, толорооччулар санааларын бөрүгөһүтэ. Манна республика сыһынаас көмүһүн — күндү түүлээхтэн тигиллибит таһас-сап киэнник көрдөрүлүбүтэ.

Үрүн түүл ырыалара. Бу оһуобай поэтичкэй ис хоһоонноох этигэ дууһабытынан умсугубан, кэпсэтэн, ыллаан-туойан нэһилиэтин этигэ кытта санаабытын үлэстэн тараспыппыт. Сырдыгынан сыдыаайар кэрэ дьахталларбыт айбыт ырыаларыттан санаабыт сырдаан дьулуһан туран бэлэмнэминпит. Екатерина Захарова, Анна Егорова олорон, айан ааспыт олохторун туһунан Ульяна Александровна Сивцева, Ольга Николаевна Колесова ис иэйиилээх кэпсэтинэрэ, ахтылара барытытын долгуппата. Солластар, ансамбль, хор толорууларыгар кинилэр ырыалара ылламмыттар, кондэры Полина Иванова «Күөрэгэйиэн» түмүктээбиппит. Бу ырыа коллектив сөбүлээн ыллыыр ырыатыгар кубулуйда.

Биир улахан үлэбитинэн «Эйигин кытары сизэтиһэн» диэн Аркадий Алексеев ырыаларыгар аһамыт концертты буолар. А. Алексеев ырыалара уостан түспэт, 70-80 сс. эдэр ыччат кини ырыаларыгар улаатта. Ол иһин кондэрытын эдэр саастыын көрсүһүү, ырыа бырааһынньыгар кубулушуппунт. Кини ырыалара дьону-сэргэни түмэр, кини санаатын табар, кинини сырдыкка-кэрэҕэ угулар.

Нам улууна төрүттэммитэ 200 сылыгар анаан «Оо, кэрэ Нам сир!» диэн ветераннар фестивалларыгар ситиһилээхтик кыттыбыппыт. Коллектив бэрт эр бэлэмнээн долгуйар Дьокуускай куоракка үс автобуһунан үөрэн-көтөн, өрөйөн-чөрөйөн улуус чэһин көмүскүү Кулаковскай киинигэр концерт көрдөрбүспүт. Коллектив 5 сыл устата улуус социальнай-культурнай олоһор бэрт элбэх кылаатын киллэрдэ. Үлэбит түмүгүнэн астынабыт. Арай бу сырдыктан санаабыт түһэн төннүбүспүт, ол биһигини көрөн астынар көрөөччү олох суох буолбуттан. Манна юбилей тэрийэр комиссия, культура отдела суолта

биэрбэтэхтэрэ хомолтолоох.

Улуу Кыайы 54 сылыгар аналлаах «Мин мантан сэригэ барбытым» диэн ырыа бырааһынньыгар автор Артамонов Ыалдыттаабыта, тыл эпитэ. Коллектив киниэхэ сэмэй бэлэтин туттарыта, көрөөччүлөр дохсун ытыс тыастарынан доһууоламмыттар.

Ааспыт үйэ бүтэһик сылыгар, Кыайы 55 сылыгар аналлаах ветераннар улуустаагы фестивалларын кондэры ортолоругар «Иэйии» кулууп 1 миэстэни ылбыта, бу коллектив өссө да толорор культурата үрдүгүн туоһула.

«Ырыабын-тойукпун аныбын бу дьоммор» диэн 50 сыл сценаҕа ыллаабыт-туойбут Константин Тихоновка, З. Винокуров аатынан ормузыкальнай оскуолатын төрүттээбит И.А. Бубякинга аналлаах концерт, «Три цвета поздней осени», «Дикти дьарыктаах дьон», «Мин эбэм», саңа үйэ үктэлигэр урукку-

МАХТАНАБЫТ ЭЙИЭХЭ
Мустабыт биһиги
Кулуупка «Иэйиигэ»
Муннукпут сылааһыан,
Сонуна дэлэйиэ!

Кырдыары биллэмэт
Кынакка уйдаран,
Кэлэбит биһиги
«Иэйиит» кулуубар.
Санаабыт ырааһа,
Сүрэхпит иэйиитэ

Түмүлэр бу манна
Ып-ыраас ырыаҕа.
Эйэһэс эбээлэр,
Элэккэй эбээлэр
«Иэйиит» кулууба
Угуя туруохтун!

Махтанабыт Эйиэхэ,
«Иэйиит» кулуубар
Барыбытын түмүргэр
Санаабытын түстүүргэр.
Варвара ПОПОВА

КУРУУК ЫЛЛАА-ТУОЙ, «ИЭЙИИ»!

Кини төһө да сааһырытын иһин кинини тула үчүгэй дьон баар, ол дьон эйиэхэ духовнай, моральной, материальной өттүнэн көмөлөһөр буоллахтарына кырдыа барбыт кини туохха кыһаллан кырдыа сатыай. Оччогор бар дьонгун таптыгытын, эрэнигин, итэҕэйиэтин. Кини олоһор араас ыарахаттары көрсөр, онно барытыгар мин «Иэйиим» дьонно өйөбүл буолаллар. Мин оҕолорум, аймахтарым курдук кыһалдыбын үлэстээлэр, күөс-көмө буолаллар.

Бүгүн «Иэйии» кулуубу тэрийбит, түмүт күндү дьоммутугар дууһабыт ыраас, үтүө махталын тиэрдэбит: В.Е. Никонова, Т.А. Гурьева, Т.А. Кондратьева, М.В. Петрова, М.М. Винокуровка — «Иэйии» ыллаабыта да ыллатар, үөрбөтү да үөрдэр ырыаһыт күөрэгэйдэригэр. Тихон Сысолятин, Людмила Черноградская, Анна Колпашникова, Татьяна Христофорова, эһиги уһун сылларга сиртэн-буортан тэйэ-тэйэ үөрөкөтө үгүкүүлүү сылдьып. Т.П. Ильина, М.П. Романова, О.Н. Колесова, У.А. Сивцева о.д.а. үгүс үтүө-мааны эйэһэс эбээлэр, эһээлэр, күн-күбэй ийэлэр, амарах аҕалар, «Иэйии» туттаач, төһүү дьонно, эһиэхэ бука барыгытыгар саңа үйэҕэ дьонун дьол тосхойдун! Бэйэ-бэйэбитигэр болгомтолоох, түмсүүлээх, эйэһэс буолуодун!

Мария КИРИЛЛИНА

ДРАМКУРУҢУОК ОЛОБУТТАН

Кини барахсан сирдээҕи олоххо көрсөр үрдүк үөрүүтэ, дириг хомолтоото, санаа оонньуутун араас көрүгүнэрин, дууһатын долгуйуута-барыта ырыа уонна араас спектаклларга, сценкаларга көстөр. Ырыа-норуот кута-сүрэ, өркөн өйө, уйаҕас санаа, нарын иэйии баай кылаата, ыччат дьону олох муудараһыгар угулар, төрөөбүт дойдуга, Ийэ аҕылдааҕа, киниэхэ тапталы иҕэрэр улахан оскуола.

Ырыа бу дириг суолтатын өйдөөн 1996 с. Нам селотугар «Иэйии» диэн ааттаах ветераннар кулууптара аһыллыбыта. Кулууп иһинэн 15 киһиттэн састааптаах драмкуруһуок үлэлээн кэллэ. Куруһуокка араас саастаах ветераннар үөрөкөтө оруолларга оонньуулар. «Тиэтэйбит», «Сэри тыйыс сылларыгар» о.д.а. улахан пьесалартан быһа тардыллары, араас сценкалары, монологтары оонньоон көрөөччүлэр биһирээбиллэрин ылбыппыт. 1991 с. Ефремов «Куорат кыһа» пьесанан улуустаагы ветераннар драмколлективтарын көрүүгө 1 миэстэни ылбыппыт. Артыыстар Колесова М.С., Винокуров И.И., Потапов И. о.д.а. көрөөччүлэр биһирээбиллэрин ылбыттар. Манна биһиэхэ улахан көмөнү Нам селотун культуратын киинин режиссера Новиков Иван Степанович онорбута. Бу түгүннэн туһунан киниэхэ махталбытын тиэрдэбит. Биһиги драмкуруһуок саастаах чилиэтинэрэ ханнык да ыарахан оруолтан аккаастамматтар. Тыыл ветерана Потапов И., Бараханова М.С. араас монологтары ааҕаллар, орто саастаах ветераннар Хордогосова Н.И., Христофорова М.С. актыбынайдык кытталлар.

М.ВИНОКУРОВА, драмкуруһуок салайааччыта



СЦЕНАТТАН ТҮСПЭТ АРТЫЫС

ну ахтыһы «Чөл олох», «Мин сааһым — мин баайым», «Түптэ сыта», доруобуйа күнэ о.д.а. үгүс элбэх тематическай биэрэхтэрэ ытыһынылар. Мин бүгүн махтанам этэ коллектив кини туттар толорооччуларыгар: С. Данилова, Иван, Иннокентий Винокуровтарга, Мария Новгородова, Мария Егорова, Анна Трапезникова, Анна Христофорова, Егор Барамыгинга, Фома Протопоповка, иккис кылаастан 55 сыл ырыа абылагар ылларбыт Александр Суздолова, «Нургуһун» народнай үгүкүү ансамблытын төрүттэспит биһигин да тэһпит атахтарын кубулуута илик Тихон Сысолятинга, Татьяна Христофорова, Людмила Черноградская о.д.а.

Бизэ сылга ытыллыбыт концерттар сценарийдара үрдүк таһымга, тыл-өс өттүнэн ис кирибэхтэрэ, иэйиилээхтэрэ хас биридди көрөөччүнү байэтигэр тардар. Манна «Иэйии» кулууп ветерана, саха тылын учуутала, РСФСР уонна ССРС үөрэтиритин туйгуна, улуус бочуоттаах гражданина У.А. Сивцева-Хойтанова сыраалаах үлэтин түмүгэ көстөр. Коллектив ситиһиитэ Россия культуратын туйгуна, улуус бочуоттаах гражданина, оҕо музыкальнай оскуолатын учуутала, 40 сыл хору салайан кэлбит Т.А. Гурьева дьулуруунан, тулуурунан, дьобуруунан ситиһилиннэ. Кинилэргэ бэйэм аапыттан дириг махталбын тиэрдэбин.

Бу ый 24 күнүгэр «Иэйии» кулууп бизэ сыллаах юбилейин атаарары бэлэмнээн сылдыар. Күндү биир дойдулаахтарбыт, бу күн ырыа бырааһынньыгар эһигини ыңгырабыт. Кэлэн сэнэргэс, үөр-көт, ыллаа-туой.

Эһиэхэ биһиги бары саньыр санаабыт күөх окко түһэн сир симуэнини чэпирээтин, дьоллоох буолун диэн алгыспытын аныбыт. «Олобу үлээн кизэргэтиэххэ, кэлэр кэскил туһугар олордохко, бар дьон иннигэр сырыттаха сааһыры-мындыр санаа үктэлинэн» диэн девизтээх «Иэйии» кулууп үлэли сылдыар.

В. НИКОНОВ,
кулууп салайааччыта

Ааспыт үйэ кирбиитигэр «Иэйии» кулууп биер актыбынай кыттааччыта Т.А. Сысолятин 70 сааһын туолбута. Кини 1930 с. атырдыах ыйын 16 күнүгэр төрөөбүтэ. Оҕо сааһа Никольскай бөһүөлөгэр ааспыта. Аҕатынан эһэтэ Сысолятин Николай Тихонович (нуучча Сэлэтин) Партизанга, ийэтинэн эһэтэ Полищенко Федор Никольскайга олоруттара.



Эһэлэрэ иккиэн оччотоогу бириэмэҕэ бэйэлэрэ кыанар орто ыаллар этилэр. Кинилэр сир оһоһуутунан, кэтэх хаһаайыстыбанан, сибииннэ иитиитинэн, оһуруот аһын олордутунан дьарыктаналлара, ол бородууксуйаларын эргитэн аһаан-таннан олоруттара. Кинилэр дьизэлэрэ Партизанга, Никольскайга кини-сүөһү түмсөр, сынналар кииннэрэ — кулууптар буолан туһалы тураллар.

Аҕата Сысолятин Александр Николаевич Никольскайга биригэ-дьириинэн, кэлин нэһилиэк сэбиэтигэр үлэлээбитэ, ийэтэ Арина Федоровна оһуруот биригэ-дьириинэн, кэлин килиэп астааччынан үлэлээбитэ.

Сысолятиннар уон оҕолоохторо. Аҕата Аҕа дойдуга сэриитигэр 1941 с. ыгырыллыбыта уонна 1942 с. Ленинградтаагы кыргыһыга өлбүтэ. Тихон уолаттартан улаханнара этэ, онон дьизэ ис-тас ыарахан үлэтэ киһи чараас саньыгар сүктэриллибитэ. Ийэтинэн оҕолору барыларын этэнгэ атахтарыгар туруорбуттара. Тихон сэри тыйыс тыһынын, тонуру-хатары, сааһыгар тэнэ суох ыарахан үлэни аҕата суох оҕо быһыгытынан эрдэттэн билбитэ.

Кыһынын интернатынан, сордоҕо ыалларынан олорон, күһүнү-еаһын Никольскайтан сылдьан Нам 8 кылаастаах оскуолатыгар үөрөммүтэ. Кини оҕо эрдэттэн үгүкүүлүүрүн сөбүлүүрө, ону таба көрөн оскуола бырааһынньыктарыгар үгүстүк үгүкүүлэтээлэрэ. Армияга сулууспа кэнииттэн

1961 с. Намга кэлэн олохсуйбута. Бастаан кииннэр В. Новгородовалыын, В. Ядрихинскайдыын үлэлээбитэ. Ол сағана күнгэ хаһа да сеанс буолара, билэти тийбэт түгүннэрэ үгүс буолаллара. 60-с сыллар сағаланыыларыгар Бурятияттан Кириллова Р.Б. кэлбитэ. Үгүкүүлөн бағалаах эдэр ыччаттары түмэн «Нургуһун» диэн үгүкүү ансамблынын тэрийбитэ. Манна Тихоны кытта А. Шестаков, С. Алексеев, В. Ядрихинская, А. Адамов, Т. Христофорова, А. Ядрихинская, А. Мурунова о.д.а.

талааннаах уолаттар, кыргыттар дьаныһан туран дьарыктамыттар. Ансамбль сотору кэмизэн республикага кизэник биллэр коллектив буола үүмүтэ. Кинилэр репертуардарыгар нууччалык, сахалык, украинскай, молдавскай, бурятскай, колмыкская, эвенкийскай о.д.а. үгүкүүлэр кирээлэрэ.

Эдэр ыччат кулуупка тардыһар буолбута. Музыкальнарыйнан И. Христофоров, В. Леонтьев, хормейстерынан А. Антонова үлэлээбиттэрэ. Тихон Александрович «Нургуһун» үгүкүү ансамблынын төрүттэспиттэрин биридэстэрэ. Оттон ыла күн бүгүнүгэр диэри сценадан түһэ илик. «Иэйии» кулууп биер ытыктанар чилиээнэ, кини үгүкүүһүт эрэ буолбатах, хорга эмизэ ыллыыр. Кэлин Граф Бизэргэр механизация училищетын бүтэрэн «Сельхозтехника» пенсияҕа тахсар диэри үрдүк таһаарылаахтык суоппарынан үлэлээбитэ. Ол туоһунан үгүс аһааннаах грамоталар, махтал суруктар буолаллар. Коммунистическай үлэ ударнига, социалистическай куоталаһы кыайылааҕа, Бүтүн Союзтаагы Тыя Хаһаайыстыбатын быыстапкатын кыттылааҕа. 1946 с. «За доблестный труд в ВОВ» диэн мэтээлинэн нағарадаламмыта.

«Иэйии» кулууп коллектива

САХА ТЫЫННААХ БАЛАҒАН

Былыргы дьыллар
мындааларыгар
Ураанхай саха оловор
Олук ууран бизирбит
Омоҕой Элэй удьуордарбыт
Ураһа балаҕан туттаннар
Үрүг илгэ утахтанан
Ойуур кыыла аһыллыктанан
Үргэл сулус сирдэһтэнэн
Таһа илгэ бэриэччиттэнэн
Ойуун, удаан эмэгэттэнэн
Кырыар дүгүр күсүүрдэнэн
Айыһыт хотун арчытынан
Үөскээн-төрөөн, тэийиң
Саха омук дьылбатыгар
Олох төрдүн айбыттар.

Ааспыт үйэлэр кирбиэлэригэр
Олорон ааспыт балаҕаннарын
Өбүгэни санатан
Аныгы мындыр уустарбыт
Айан-тутан туруорбут
Убай-быраат уолаттарбыт
Эдний-балыс кыргыттарбыт
Умчуллубут удьуордарын
Урукку олох оһурун
Өйдөөн санаан хаалбыттар.

Ырааһынан сыдыаайар
Итигинэн илгийэр
Алгыһынан аях тутар
Күлэр-үөрөр чачыгырыр
Күлүбүүрөс көмүлүктөөх
Ойуу-бичик быһыллыбыт
Чарапчылаах хаппачылаах
Ситим быаттан хатыллыбыт
Туос төрдуйа тиһиллибит
Илибирэс саламалаах,
Хаппыт хотун хатынтан
Көһөнньөн кырылыр кымыстаах
Кыһыа-чороон иһиттэрдэх
Хобо чуораан дорбоонноох
Араҕаччылыр дэйбирдэх.

Көлүнэлэр көрсүһөр,
Кырдыаҕастар кыттыһар
Эдэрдэр эйэлэхэр
Уруй-айхал алгыстаах
Тойук туойуо олонхоһут.
Хомус охсон дьуруһууҕо
Оһуоһайдаан ойуохтара
Удьуор омук дьылбатын
Аймах билэ дьоммутун
Уостан түспэт номоһун
Сөһүн, кэпсээн оностон
Саха тыллаах балаҕан
Көмүс уйа буолаһын
Өлбөөдүйбэт үйэлэн.

Ааспыт үйэ сылларыгар
Олох уустук долгуун
Эндиригэр охсуллан
Умчуллубат оловон
Аҕа саастаах дьоннорут
Кэрэ кэскил туһугар
Тэнгэ биригэ үктэнэн
Олох суолун туһунан
Сага үйэ үктэлигэр
Туруулаһан кэлбиттэр.

Энсиэли эбэ хочотугар
Кыталык кылайыт кырдыаһар
Куонда Кириэс томторугар
Намдыт кэрэ киинигэр
Өбүгэҕэ сүгүрүйэр
Сага үйэ ыччаттарыгар
Дьохун үлэит дьонноругар
Сэри туому туһунан
Алгыс баһа сылаах
Өйдүбүннүк буолуохтун!

Анна ПОПОВА, Нам с. 2000 с.

«ИЙИИЛЭР» АЙАЛЛАР

КИИРБЭТ КҮН

Иэйи.
Умуллубат дууна төлөнө
Кырдыбат эдэр саас,
Тахсар күн сарыала,
Киирэр күн саһарҕата.
Иэйи.
Иэйиэхсит кэриэтэ
Эйэ нэмнээх эйгэ,
Эрэли, эрчими, эбэр
Эдэр сааһы эргитэр.
Иэйи.
Үөрүү-көтүү, өрөгөй,
Күргүмнээх күлүү, ооньуу,
Үтүүү-битии, музыка
Отый умнун кырдыһыны
Иэйи.
Бигэ билии төрдө,
Калэргэ кэскили кэргэти,
Үтүүү үгэһи үксэти,
Инниэһигэ эрэллээх буолуу.
Иэйи.
Кэлэр кэнчээрэ ыччакка
Кэриэс тыл кэһиилээх,
Олохтон уопутун уураар
Аарыма алгыһын аныар.
М.КИРИЛЛИНА

ЫЛЛЫК СУОЛ

Ыллык суолбут барахсан
Ахтар кэммит дьэ кэллэ!
Айар күнү куоталаһан
Ойбут-тэппит оро сааспыт
Улдьаа-мэник сылларын
Уура сытар-эн бааргын!
Ыллык суолбут барахсан
Өйдүүр кэммит дьэ кэллэ!
Уулаах ыаҕайалаах,
Мас сыһа көтөбүүлээх,
Ыллаабыт, ытаабыт кэммитин
Кэрэхэли сытар - эн бааргын!
Ыллык суолбут барахсан
Саңыыр кэммит дьэ кэллэ!
Олук уурбут суолгунан
Олоробут, үлэлибит,
Өрбүтүн имтэбит,
Сизинэрибитин бэрийэбит!
Ыллык суолбут барахсан
Ытыктанар кэмим дьэ кэллэ!
Кырыгыттыгыт баттахтаах кыргыттарын
Кырдыа сорсууйбут уолаттарын
Кылыбыт кырдалларын,
Сөгүлэбит ууларын
Ахтар, саныыр кэмнэрэ дьэ кэллэ!
Ыллык суолбут барахсан

Махтанабыт-Эйиэхэ!
Сүгүрүүэбит-Эйиэхэ!

В. ПОПОВА

САЙЫЛЫК ТҮПТЭТЭ

Кэҥсийбит утаппыт сүрээ минньитэ
Кэрэтик дьыргыда кии сыта.
Күөх чаран быһыһынан көһүннэ
Күүтүүлээх сайылыгым титтигэ.
Күөл уңуор, күөх чаран быһыһынан
Кэбэ этэн чоргуйда.
Сотору буолаат, бостуук уол
Ынахтарын сайдыһа иһилиннэ.
Сылаас күөх окко, сипсийэр сиксийэр,
Сүрээ сүүрүктүү нүөлүтэр,
Эдэркээн кыргыттар, биздэрэ тутаннар
Ферма диэки долгуһа турдулар.
Өрө сааһы санатар, сайылык түптэтэ
Кэрэ да этинг сыйыһылла устарыг.
Муннубар кэлэнгин сүрэхпин нүөлүттүг
Оо, кэрэ да этинг титтигим түптэтэ.
Ол тоҕо умнуомуй, Мунурум сайылыгын
Өҥүс сизэтэн, ныйрэй үррэн
Оторой- моторой сырсыбыт
Кэрэ кэммит онно ааспытын.

М.ВИНОКУРОВА, Нам

«НЬИДЫЛИ ТОЙОН МУНХАТА» БАЛЫКСЫТТАР БЫРААҤЫННЫКТАРЫН БАЛАҤЫАННЫБАТА



сыллар. Күрэхтэһии саастарынан ыгытыллар: 18-тан 35-гэр дылы, 35-тэн 45-гэр дылы, 45 үөһэ саастаахтарга.
«Таас көтөбүүтэ» 130 кг ыйааһыннаары төһө ыраахха илдьи сыаналанар.
Кэбээйи улуунун Арыттаах селотун Ньидыли күөлүгэр 2001 сыл кулун тутар 14 күнүгэр кэллилэр итинэн кулун тутар 17 күнүгэр төттөрү айанга туруллар.
Балыксыттар бырааһынньыктарын СР Правительствотын дьаһалынан тэриллибит тэрийэр комитет иилиир-саңалыар.

Эпшиэтинэс СР тыа хаһаайыстыбатыгар уонна соҕуотупкаҕа Министерствотыгар, Кэбээйи улуунун дьаһалтыгар, «Сахарыбхоз» ассоциацияга уонна «Якутия» ГУП ФАПК сүктэриллилэр.
2001 сыл кулун тутар 1 күнүгэр дылы тэрийэр комитетке сайаапка түһэрбит улуустар балыксыттарын 17-ли киһилээх хамаандалара биир формалаах, эмблемэлээх, туттар тэриллээх, 4 күн аһыыр астаах, утуйар таҕастаах кытталлар.
«Ньидыли күөл балыгын саппааһын сөптөөхтүк туһаны туһунан» СР Правительствотын 2000 с. олунньу 17 к. 221 №-дээх дьаһалыгар олодуран, мунҕа ийэтин хараҕа 36 мм, байбара 40 мм, кыната 45 мм кырата суох, мунҕа мунгууру уһуна 250 м, ойбон диаметра 30 см буолуохтаах.
Балыксыттар бырааһынньыктарын кэмигэр күөлүгэр балыктарын саппааһын, балыгы үөскэтигэ соруктар тустарынан семинар-сүбө мунуһа, ветераннары чистээһин, балыктааһын тэбириинин оңорор маастардар, соботтон бүлүүдэлэр быыстапкalara тэриллилэр.
Бириэстээх миэстэлэри ылбыт хамаандалар уонна бириддиэлэн көрүнгэ кыайыһаахтар дипломнарынан уонна сыаналаах бириэстэринэн наҕараадаланаллар.
Тэрийэр комитетке сайаапка 2001 с. кулун тутар 1 к. дылы манньа аадырыска бэриллэр. Дьокуускай к. Держинский уул. 68, «Сахарыбхоз» Ассоциация. Телефоннара 46-21-98, 46-05-06, факс: 46-05-58. Бириддиэлэн күрэхтэһээччилэр сайаапкалары кэлбит күннэригэр кылаабынай судейскай коллегия бэрээллэр.

Арыттаах с. айаны уонна төһүүнү кытта сибээстээх ороскуоттары командировкалыыр тэрилтэлэр уйуналлар, атын ороскуоттары тэрийэр комитет үбүлүүр.
Абсолютнай күрэххэ бастакы үс бириэстээх миэстэ:
1-га — «Беларусь» трактор
2-кэ — «УАЗ» автомасыына (бортовой)
3-кэ — «Буран» снегоход
Биридди күрүһүнүн бастакы үс бириэстээх миэстэ:
1-га — «Вихрь-30» мотугордаах оҕочо (5 устуука)
2-кэ — сыаналаах бириэстэр (5 устуука)
3-кэ — сыаналаах бириэстэр (5 устуука)
Бириддиэлэн абсолютнай күрэхтэһиигэ бастакы үс бириэстээх миэстэ:
1-кэ — «Буран» снегоход
2-кэ — телевизор (мунҕа)
3-кэ — видеомангитфон
Көрүһүнүн бириддиэлэн күрэхтэһиигэ бастакы үс миэстэ сыаналаах бириэстэр туттарыллар.

УЛУУС ОЛОХТООХТОРО, БОЛҔОЙУН!


«Тойон мунҕа» кытан улуус чииһин көмүскүүн бадалаахтар (муус анньытыгар, үтүмэҕи кэбиһэ, куйуурга, таас көтөбүүтүгэр) олунньу 25 күнүгэр Нам с. Ойуунускай уул. 2 нүөмэригэр, булчуттар уонна балыксыттар обществоларын хонтуоратыгар мустабыт.
Бадалаахтары регистрациялааһын кэнниттэн муус анньытыгар, үтүмэҕи ыытыһа абсолютнай чемпионат буолар. Бастаабыттар улуус хамаандатыгар кириэхтэрэ.
Нэһиэктэрдээҕи, улуус киинин охотобществоларын председателлэрэ сүүмэрдээһин күрэхтэһиигэ дьонутун аҕалыт.
Билсэр тел.: 22-3-55.

Булчуттар уонна балыксыттар улуустаагы обществоларын председателэ А.Ноговицын

Документы, выданные на имя Согдоева Леонида Михайловича: трудовая книжка, санитарная книжка, диплом об окончании Якутского кооп. техникума прошу вернуть по адресу ул. Аммосова 4/3 кв. 7.

Срочно продается дешево теплая 2-хкомнатная квартира, 50 кв. м., центральное отопление, питьевая вода.
Обращаться: ул. Строительная, 13 или по телефону посредника 21-4-14.

Нам селотун дьахталлары сэбиэтэ олунньу 20 күнүгэр А. Шестаков аатынан культура киинигэр «Грация» диэн доруобуйа кулуубун үлэлэтэр. Дьарыктанан бадалаах дьахталлары кизэ 5 ч. ынырабыт. Онтон олунньу 28 күнүгэр улуустаагы библиотекага 4 ч. сибэкки, оҕуруот аһын үүнэрээччилэр кулууптара үлэлиэр. Интэриэһиргээччилэри кэлэн актыыбынай кыттыһыны ыларгытыгар, уопут атастатаргытыгар ынырабыт.
Нам селотун дьахталларын сэбиэтэ



Күндү кэргэммин, ийэбитин, эбээбитин Нам селотугар олоорор **ВИНОКУРОВА РОЗАЛИЯ НИКОЛАЕВНАНЫ** 60 сааскын туолбуккунан ис сүрэхпититтэн итииттик-истиһник эбэр-дэлиит!

Күндү киһибит, олоххо дьулуургуна, күүстээх санааһынан, дьонугор-сэргэбэр көмөлөһөр үтүө майгыһынан биһиэхэ мэлдьи холобур буолаһын. Олодуг быһаһын тухары хас бириддибит туһугар кыһанан-мүһэнэн сылдьаргар истиһ-дириһ махталбытын тирдэбит.

Тапталлаах киһибитигэр кырдыары-ыалдьары билиммэккэ, дьол-соргу аргыстаах оҕолорун, сизинг сылаас тапталларыгар уйдаран, угуттанан барыбытыгар өйбүл-тирэх буолан өссө да үһүнүк олороорго баарабыт.

Кэргэмин **Уйбаан, Уолун Лена, кыһыг Тая, таптыыр сизинг Сардаана**

Программа слета выпускников «Абитуриент 2001»

Дата проведения: 20 февраля 2001 года

Место проведения: кинотеатр «Сардага»

- 9.00-10.00-регистрация
- 10.00-13.00-пленарная часть
- 13.00-14.00-обед
- 14.00-16.00-секционная часть
- 16.00-18.00-культурная программа
- 18.00-отъезд

На слет выпускников приглашаются все выпускники школ улуса.

Доруобуйа национальнай күнүгэр «Кэтэх хаһаайыстыбаны сайыннары — байылыат, чөл олох төрдө»

II улуустаагы оҕуруотчуттар телевизионнай конкурстарын балаһыанньата

Буолар күнэ: Олунньу 23 күнэ : 14 чаастан
Тэрийээччилэр: Улуус дьаһалтатын дьиз кэргэн отдела, улуустаагы дьахталлар сэбиэттэрэ, «Нам» ТРК.
Ыгытыллар сирэ: «Сардага» кинотеатр
Кыттааччылар: Оҕуруот аһын сөбүлээн үүннэрэр, дьарыктанар дьон.

Сылаа-соруга: Дьиз-кэргэн экономикатын сайыннары үлэлэһэр дьон бастыг опытыгарын нэһилиэнньэ тарҕатыы.
Конкурс 6 түһүмэригэр ыгытыллар.

1. «Бэйэни билиһиннэри». Кыттааччы быыстапканы, планшеттарынан үүнэрбит үүнээйилэриттэн оңорон таһаарбыт дохуотун көрдөрөн көмүскүүр. (Визитка: 3 мүн., хаартыскалары видеосюжеттары аҕаһаххытын сөп).
2. «Саҕа ньымалар биһиги тыһыс усулуобуйабытыгар». Биһиги улууспутугар оҕуруот олордуга ханнык эксперимент оңорбутуг табыллыбытыг? (5 мүн.)
3. «Урдук үүнүү ситиһинин биер сүрүн төрдө» Оҕуруот сизэмэтин обраоткалаһынга уонна оҕуруокка аналлаах викторина.
4. «Оҕуруотчут кистэлэнэ» Дьизтээҕи сорууда. Кыттааччы бэйэтин оҕуруотугар туһанар 1 кистэлэнгин көрдөрөр. (3 мүн.)
5. «Мин сөбүлүүр сибэкким». Тизгэн тас көстүүтүн кизгэтэргэ бэйэң олордубут клумбаларын туһунан. (2 мүн.)
6. «Сайыһын-күһүнүн сүүрүүн-көтүүн, кыһын дэлэй астаныан». Кыттааччы кыһынгы хаһааһын фирменнэй рещегэргэ, көрүңгүгэр. (3 мүн.) Улуус оҕуруотчуттара! Конкурса көхтөөхтүк кыттын уонна сайаапкаҕытын 21-4-71 телефонунан биэриэххитин сөп.

Тэрийэр комиссия.

Намнаагы расчётнай -кассовай киин коллектива, профкома банк систематыгар өр сылларга кассирынан үлэлээбит БЕРБЯКОВА Мария Петровна уһун ыарахан ыарыттан өлбүтүнэн кыһыһыгар, күтүтүгэр сизнэригэр дириг кутурбаммытын тирдэбит.	Выражаем глубокое соболезнование семье Соловьевых по поводу кончины после тяжелой болезни любимой матери. бабушки БЕРБЯКОВОЙ Марии Петровны Семья Масловых
Күндүгүг саныыр, өр сылларга биригэ үлэлээбит дьунэбит БЕРБЯКОВА Мария Петровна ыарахан ыарыттан суох буолбутугар кыһыһыгар, күтүтүгэр, сизнэригэр, чугас, билэр дьонноругар дириг кутурбаммытын тирдэбит. Комбанк коллектива	МУП «Намулуснаб» коллектива бэйэтин үлэтигэр Соловьев Георгия Петровичка, кэргэнугэр Ирина Аркадьевнага, ололоругар таптыыр ийэлэргэ, эбээлэргэ БЕРБЯКОВА Мария Петровна ыарахан ыарыттан ыалдьан өлбүтүнэн дириг кутурбаммытын тирдэбит. «Намулуснаб» МУП коллектива
Выражаем глубокое соболезнование Ирине Аркадьевне, Георгию Петровичу, нашему однокласснику Ларику по поводу кончины после тяжелой болезни горячо любимой матери, бабушки БЕРБЯКОВОЙ Марии Петровны Одноклассники 5 «а» кл. НСШ-2, родители, кл. руководитель	Намнаагы Почтовой Сибээс үлэтигэрэ почта кырдыбаас үлэтигэ, «За трудовую доблесть» медаль кавалера БЕРБЯКОВА Мария Петровна ыарахан ыарыттан өлбүтүнэн кыһыһыгар, күтүтүгэр, сизнэригэр, чугас дьонноругар дириг кутурбаммытын тирдэбит.
Коллектив Намского участка «Энергосбыт» выражает соболезнование Соловьевой Ирине Аркадьевне по поводу кончины после тяжелой болезни горячо любимой матери БЕРБЯКОВОЙ Марии Петровны	Выражаем глубокое соболезнование Ирине, Ларику, Алине, Гоше в связи с кончиной после тяжелой болезни любимой матери и бабушки БЕРБЯКОВОЙ Марии Петровны Семья Кривошапкиных
Биригэ үрэммит табварыспыт, Хатырык олохтообо, «Тумсүү» б/х чилиэһэ ОЩЕПКОВ Иннокентий Иннокентьевич хомолтолохтук күн сириттэн барбытын кэргэнугэр Гаяга, ололоругар, чугас дьонугар дириг кутурбаммытын тирдэбит. 1975 с. Хатырык орто оскулатын выпускниктара	Биригэ үлэлиир дьунэбитигэр 5 №-дээх «Кэскил» детсад завхозугар Буйкина Галина Михайловнага, ололоругар Ольга, Шурага, Юляга тапталлаах аҕата, элэлэрэ Бүлүү улуунун Чинээк бөһуөлүгүн олохтообо, үлэ ветерана БУБЯКИН Михаил Михайлович өлбүтүнэн дириг кутурбаммытын тирдэбит. «Кэскил» детсад коллектива

РЕДАКТОР В.Г.КАСЬЯНОВ
ОТДЕЛЛАР: информация, сурук, төрүт культура, иллюстрация уонна реклама (секретариат) — 21496; ; бухгалтерия — 21332; факс — 21332; «НАМ» ТРК — 21632; редакционной издательской система — 21141

Тэрийэн таһаарааччылар: СР Правительствота, Нам улуунун дьаһалтата, редакция коллектива. Маассаай информация средстволарын туһунан РФ Сокуоннарын тутуһууну хонтуруоллуур уонна регистрациялыыр РФ бэчээккэ Госкомитетин СР региональной управлениетыгар регистрацияламмыт нүөмэрэ — **И 0085.**
Сурукка ааккытын-суолгутун, үлэҕитин, дьизүгү аадырыһын почпу ыйыт.
Автор этэрэ хаһыат санаатыһын мэлдьи биер буолбат.
«ЭНСИЭЛИ» - Нам улуунун хаһыата.
678380, Саха Республиката, Нам с., Октябрьскай уул. 1.
E-mail: editor@namtsy.sakha.ru

Талыһынна уонна таһыһынна «Энсиэли» хаһыат редакционной-издательской систематыгар.
Хаһыат Дьокуускайга «Сахаполиграфиздат» НИПК бэчээттэннэ, Орджоникидзе уул. 38.
Формата А3. Кээмэйэ 1,0 бэчээт. лиис.
Индекс — 54889. Тираһа — 2611
Бэчээккэ илии баттанна — 12:00 ч, 19.02. 2001
Сакааһын №-рэ — 20